



ТӨЛКӨ

Дьахталларга аналлаах табаары



Оболоох дьинэ кэргэннэ пособиелар уонна чэпчэтиилэр

Элбэх оболоох дьинэ кэргэн төлбүрү суох айанныыр кыахтаах дуо? РФ Президенин 1992 снл ыйн 5 күнүгүдэ 431 №-дээх «Элбэх оболоох дьинэ кэргэннэ социальный өйбүт дьаһалларын туһунан» Ыйаадынан куорат иһинээди уонна куорат кытылытаады транспорга босхо

айаанааһын элбэх оболоох дьинэ кэргэн уопсай орто үөрэхтээһин оскуолатыгар үөрэнэр оболоругар эрэ көрдүлэр. Ол эрэри толоруулаах былаас олохтоох органианын ити чэпчэтин дьинэ кэргэн бари чидиэхэригар эмиэ тарбаныан сөп. **Обону 1,5 сааһыгар дьинэ көрүүгэ бэриллэр**

государственной пособие кээмэйэ төһөнү? Обону 1,5 сааһыгар дьинэ көрөр үлэни сылдыар 1 сылтан итээбэ суох стантаах (ийэ 18 сааһын туола илик эбөтөр байыаннай сулууспалаах буоллаадына, үлэ стаба ирдэниликбэт), итин сэргэ производствога үлээбэниэ эрэ үөрэнэ

Алимент төлүүртэн куотунар төрөннүттэрдээх оҕо бэриллэр пособие кээмэйэ төһөнү? РФ Президенин 1993 снл муус устар 20 күнүгүдэ 466 №-дээх Ыйаадынан алименты төлүүртэн куотунар итинэн араас биричининэн (хаайыта озорор, эмкэ сылдыар буолуон сөп)

алименты төлүүр кыага биридин оботугар 2375 суох төрөннүттэрдээх 6-солк кээмэйдээх пособие гар дьинэ саастаах оҕо ый ахсын 1900 солк., 6 сааһыттан 16-гар дьинэ саастаахха, еснөгүн стипендия ылбакна эрэ үөрэнэр буоллаадына, 18-гар дьинэ ый ахсын 2375 солк. кээмэйдээх пособие төлөнөр. Пособиены озорор сиригэр баар кэбилэниэ социальный көмүскэлтээх

Иитэр-аһатар кинилэрин сүтэрбит сокуоннай саастарын туола илик оҕолор итиннэ бэриллэн да баран иитэр-аһатар итиннэ сүтэрбиттэрин иһин бэриллэр пенсионна ылар быраанттахтар. **Ханна да үлээбэт дабаны, үөрэмэт дабаны оҕолорго компенсация төлөнөр дуо?** Ый ахсын бэриллэр компенсационнай төлөбүр оҕо 16 сааһын туолауор, стипендияга суох үөрэнэр буоллаадына, 18 сааһын туолауор дьинэ оҕоһулар 16 сааһын туолбут уонна үлээбэниэ да үөрэмэнэ да сылдыар оболорго ити төлөмөт. Ол гынан баран оҕо аналлаах табаардар сыаналаар үрдэһинин иһин бэриллэр сыаллаах компенсация оболорго барыларыгар 18 саастарыгар дьинэ төлөнөр.

КЭРЭ ЭЙГЭТИГЭР

ОБОЛОРГО ЫРЫА АНЫЫР



Обону уйаас, аһынтыа дууһалаах, ээрэи өйдүүр гына итиннэ ырыа ураты суолталаах. Ол эрэри, хомойуох иһин, кэлин кэмнэ оболорго аналлаах ырыалар аһыахтара оскуола-ларга, кулуустарга обону кытта үлэни атахтыр. Арай, оройуонмутугар оболорго анал ырыалары айар мелодистар баар буолан эрэллэр эрэли үөснөтөр. Кинилэртэн биридэ-тэрэ эһиги бу эһимокка көрөр кинигит Светлана Константинова.

Светлана Афанасьевна Хаифскайтан төрүт-тээх Чурапчы орто оскуолатын кээниттэн Дьоккускайдаады педагогической училище музыкальной отделениетын, онтон Хабаровскайдаады культура институтун бүтэрбитэ.

Ырыаны суруйуунан 1976 сыллаахтан дьарыктанар. Мария Михайлова тылларыгар «Дорого, Чурапчым чаракка», «Итээбэйбин, Ваенный Саавин хөһөнүгар «Эи тапта-лаадым», Егор Корюши «Ахтылган» дьин айымнытыгар, ода, барыта 20-с ырыаны айбыта. Кэлин кэмнэ оболорго аналлаах ырыалары суруйууга холонор. Ол курдуи, саха народнай поета Петр Тобуруокан тыл-ларыгар «Түүл», «Күнү кытта оонһуубут», Константин Сосни тылларыгар «Хахай» дьин ырыалардаах.

Светлана байата бэртээхэй ырыаһыт, билгин кинини кытта кыракай кымыскаан сценада тахсыһар.

Сибэкки ыһаба ыһыгар!

Сибэкки—бу билиги үтүө арыһа. олохтут биһр хатылам-мат көстүүтэ. Дьыкэр-уоскар, үлэнир хонту-радар сибэкки салгы-лаан турар буоллаадына, дууһа с-һанар, санаан көтөбүлэр, ырааһыгар. Сибэкки иһин доруобуу-тыгар туһата эми бы-һытынан эмиэ үтүө. Си-бэкки үүмүт сиригэр ово итиллинтэ да үрдүк культуралаах, кэрэ, үчүгэйгэ тардыһылаах буолар. Быһата, сибэк-ки—олохтут арахсылат

Дьэ итиннэ өйдөбү-үн салайтаран, дьахтал-лар оройуоннаады сибэк-тэрэ ыйымтан саба-лаан сибэккини үүнэ-рээччилэргэ конкуре ыл-ларбата. Ол түмүгэ атыр-дях ыйын 29 күнүгэр таһаарылар.

Ити күн сарсарда 10 чаастан Чурапчытаады народнай театр таһыгар кыһыкты сибэккини үүн-рээччилэр сайыкты үлээрин көрүү буолар. Оһно конкурсаннар саа-

май кэрэ көстүүлээх, кө-рүүлээх-харайымылаах си-бэккилэри адалан быыс-тапка тэрийиэхтэрэ, ону аналлаах комиссия сыа-налыада. Ол кээниттэн сибэкки расадатын, үнү-гэни, сибэкки дьөрбөлө-рун атылааһын тэрил-лээда.

Оройуон олохтоохторун сибэкки быыстапка-дьаар-банкатыгар көхтөөхтүн кыттаргытыгар ыһыра-быт!

Дьахталлар оройуон-наады сибэккитэрэ.

Омуннаахтык.
Оҕо:
Маа-ма, мин хо-той буо-лан ый-га тах-са
сы-рыт-тым ый үр-дүк ха-йа-тыт-тан
Ийэ:
Дьинэ үр-дү-гэр ыс-тан-ным э.на-һаа-һа-ма
Оҕо:
Чым-чаа-һым тый кыр-ды-һым ээ, Маа-маа
Ийэ:
2. Тоо-йуом о-лус о-мун-наа-ма тый кыр-ды-һым
3. Кэ-һис тоо-йуом ха-лы-ты-ма тый кыр-ды-һым
Бүтүүтэ, бытааннык.
ээ, маа-маа и-ти бөө-лүүн тү-һээ-һи-тим
ээ, маа-маа
Тэмлэтигэр
О-ну оон-һоон, кэп-сээ-тим

СЭРГЭХТИК.

КҮ - НҮ БЫ - ҺА БИ - ҺИ - ГИ
КИ - МИ КЫТ - ТА ООН - НЬУУ - БУТ
КҮ - НҮ БЫ - ҺА БИ - ҺИ - ГИ
КҮ - НҮ КЫТ - ТА ООН - НЬУУ - БУТ.

ТУУЛ

Оҕо: Маама, мин хотой буолан
Ыйга тахса сымрыттым,
Ый үрдүк хайатыттан
Дьинэ үрдүгөр ыстаныам.

Ийэ: Наһаалаама, чычычаарым,
Оҕо: Тый, ыардыгым ээ, маама,
Оҕо: Сөдүрүү поллюска
Оболорго күүлэйдээтин,
Тыалга, хаарга, тог мууска
Кипет этинэн эбнэтээтин.

Ийэ: Тоойуом, олуэ омуннаама.
Оҕо: Тый, ыардыгым ээ, маама.
Оҕо: Уу түгэбэр түһөммэн
Мин өр да сымрыттым.
Акуданы жинчээмин
Айаанаан сырылаттым.

Ийэ: Кэбис, тоойуом, ханытыма.
Оҕо: Тый, ыардыгым ээ, маама.
Ити бөөлүүн түһээбитим,
Ону оонһоон кэһээбитим.

КҮНҮ КЫТТА ООҢҢУУБУТ

Күнү быһа билиги
Кими кытта оонһуубут?
Күнү быһа билиги
Күнү кытта оонһуубут.

Күөх хонууга бардахха,
Күлүк буолан сасыһар,
Обуур устун хаамтааха,
Мас быһыһанан баттыһар.

Инигинэн турдахха,
Нэдэспитни иһитэр,
Кээнигинэн буоллахха,
Нэгэхпити сылытар.

Сарсыларда найы турдахха,
Аһаһаакка ыһыгар,
Утуһаары сытыаха,
Саһан хаалан кыһытар.

ЭКРАНОПЛАН—КЭЛЭР КЭМ ТРАНСПОРА

САИИТ - ПЕТЕРБУРГ. Америка предприниматели Россия специализаторыгар транспорт сага корунгуя — экранопланы айылыа бэирга үлээниргэ эгини киллэрдилэр. «XXI үбэ бырайыата» — бэйэтигар биеэ тийһинча тонна таһарыа ылар «харавыл-самолету» тутар норуоттар икки ардыларыа


наабы идеяны, экспертэр этэллэрини, итинник сыаналыахха сеп. Кини транспорт азиатическай диниларга уу уонна саагыа быысаһар ияртыһысааларыаан чааска 900 км дьэри тургэниэх коммерческай рейстары оҕоруон сеп.

Аба дойдубут сүдүнү оҕороочулары үр

дук научнай кыахтаахтар, иннилэр хайы үйүбэ баһынай морьоттар сааас-тарыаан «Орленок» экранопланы айдылар.

Синиовка: «Орленок» тинитэх экраноплан Россия уонна Америка специалитара айар «харавыл-самолеттара» диниэхэ олодулар.

(РИТА — ССТА).



РЕДАКЦИЯ ПОЧТАТЫТТАН

ЭСПЕРАНТО

БАРЫ НОРУОТТАР ТЫЛЛАРА

Аан дойду үрдүнэн тыл элбэбэ (барыта 3 тыһынчыаа дугаһыар тыл баар) норуоттар бэйэ-бэйэлэри икки ардыларыгар сыһыаннаһыларыгар нөмө буолар барыларыгар биир тылы, оттон хас ийи айы юни иккис тылын үөсүтэр санаа бөрт өртөн баара. Онуоха 900-тэн тахса бырайыак айдаллыбытын история навар. Олортон чочу бэирдэра эрэ олоххо киирдэ уонна иккэ биллиниа ылла. Ол — бары норуоттар тыллара эсперанто.

1887 сыллаахха Варшава доктор Л. Л. Заменгоф «Международный язык» дьин брошюраты тахсыбыта. Оно бу тыл төрдө быһаарыллыбыта.

Эсперанто национальнай тыллары холбооһунга, олортон саамай табыгастаабын, наадалаабын ылыыга, олобуран үөскэтиллибитэ. Кини романскай, германскай, славянскай тыллартан төрүттээх. Эсперантода үгүс европееккай тылларга биир, киниэхэ да баһы аһаан үөрэттигэ суох өйдөнөр интернациональнай тыллар киирэллэр.

Эсперанто алфавита 28 латинскай буукубаалаах. онуоха хас биирдин дорбоонго биирдин буукуба сеп дүбөтөр. Охсуу мэлдэн бүтэник ийивизааи сүһүөххэ түһэр, иһиэа гынаан саагарарга үөрэнигэ 15 мүнүүтэ сеп буолар. Грамматиката 16 быраабылааах.

Национальнай тыллааар эсперантоны 10—12 төгүл түргэник үөрэттиэххэ сөптөөбүдү практика көрдөрөр. 3-6 ийинан бу тылы баһылыахха сеп. Сир шарын 35 дойдуларыгар бу тылы оскуолаларга, үрдүн үөрэх заведениеларыгар үөрэтэллэр. Кинини Лев Толстой, Жюль Верн, Юлиан Тувим уо.д.а. биллэллэр, сайдарын өйүүллэрэ. Эсперанто уһулуччулаах физиолог-ученайдар М. Мюллер, Бодуен де Куртене, А. Мейе, Пешковская уо.д.а. саамай үрдүк сыанабылларын ылыыта.

Эсперанто тылынан 100-тэн тахса периодическай баччаот тахсар. Холобура, «Герольдо де Эсперанто» (Италия) хайыат, «Научное обозрение», «Человек и космос», «Эсперанто», «Из народного Китая», «Болгарский эсперантист» сурунааллар, о.д.а. уусуран, научнай литература баччаоттөнөр, наука уонна техника 43 салааларын хабар 117 гермивологическай тылдьыт, аан дойду 600 куораттарыгар туристическай путевоидителлэр, проспектар таһаарыллынылар. Лондонга баар саамай улахан эсперантескай библиотека 35000 кинигэлээх. Бу тыл сайдымытын көтөдн көрөр Эсперанто Академията, эсперантонон тийгини быспанаа 30 радиостанция үлэтииллэр. Үгүс куораттар туристическай боролара эсперантист-тылабаасчыттардаахтар.

Биниэхэ Москвада, Уфада, Волгоградка, Кивеловодскайга, Новосибирскайга... — элбэх куораттарга эсперанто-кулууптар үгүс нэрэхсэбиллээх, араас оруттээх үлэни ытталлар Эсперантистар слеттара, көрсүһүүлэрэ тариллэллэр.

Бу тылы биллэхтэрин бадалаахтарга көтөхтэн үөрэнип курса аһылыныа. Оно дьарыстанааччылар үөрэнэр пособиеларынан хааччыллаллар, бэрэбиэркэлэте контуруолунай үлэлэрин ытталлар. Үөрэнип болдьоһо — 6 ий.

Эсперантода үөрөннөхтэрин бадалаахтар манһык аадырыска сурууооххутун сеп: 117321, Москва — 321, а/я 45, Зибенкес Владислав Германовича.

В. ЗИБЕНКЕС, эсперанто преподавателэ.

Эбэрдэлибит!

Ытыһытылар күндү адыһыбитин Анастасия Васильевна ГОГОЛЕВАНЫ 60 сааскын туолбукунан эбэрдэлибит. Баарабыт мэлдэн доруобай сыадыаргар, кырдыыга кыайтарбактар, оҕолорго, сиэниргини кытта уһунун дьоллоохтук озорорго.

Чурапчыттан Коржиниар, Елена Петрова, Мындааайыттан Диодоровтар, Игнатьевтар, Проньковтар.

КУУНГУ БУЛТААНЫН БОЛДЬОБУН ТУНУНАН

Саха Республикаһын правительствотын атырдыах ийин 11 күнүсээи 745 №-дээх дьаһалыгар олобуран, оройун дьаһалаттын баһылыга И. Сицев атырдыах ийин 23 күнүсэр уу көтөрүн уонна куобагы бултаанын болдьобун туһунан 455 №-дээх дьаһалы таһаарда.

Оройуонга уу көтөрүн булда атырдыах ийин 21 күнүн сарсыардаттыттан көтөн барыар дьэри, оттон куобах булда 1993 снл балаһан ийин 24 күнүтэн 1994 снл тохсуньу 1 күнүсэр дьэри көтүлэниэ.

ДОРУОБУНА МУННУГА

ДИЗЕНТЕРИЯ

Дизентерия, биллэрин курдук, инфекционнай ыарыа, кини суон оһоһоһун ыарытыһынарар.

Ыарыаны көбүтэтиилэр тас айгэни тулуйумтуолар, ол эрэри 100 кырадыстаах итинигэ тутта өлөллөр, оттон күн уотугар 30 мүн, устата тыһынаах буолуохтарын сеп. Сөрө көбүтэтиилэр туттар малга-салга, тулекка 30-туу күн устата дьаһаллар. Дизентериянан ыалдыахха сеп куһаһан ууттан, мөлтөх туруктаах аһылыктан, сарсыраттан, тус бэйэ гигиенанын тутуһуу буолууттан, Ордук үүт аһылык кутталлаах.

Ыарыа эмискэчи сабаланаар — иһиг ыалдыар, хонукка 10-чада тиһэ тахсан кииргэ күһэлэбин, хойуун салыһыаах уонна хаан булкаастаах буолар, температуран үрдүүр.

Ыарыаһын да тутта врачка көрдөрөр наадалаах, сөптөөх бактериологическай анализ тургэнип туруорулуһууһунна, ыарыаны эмтэһип кудумсууар: 2-3 лоддөлөн үтүөрүүххэ сеп, оттон

оһоһос-куртах ыарыыта 2-3 ийинан толору суох буолар.

Дизентериянан ыалдыбат туһунан иккэ дьаһаллары ылыахха наада. Быстахтык ыллаахха, дьэни-уоту өрүү сууһа-тарыы, ыраастык тутта сылдыаахха, ас тобоһун аһаһас сиргэ хаалларыһаахха, сахсырбаттан сэрэниаххэ, обуруот эһиан, фруктаны итин уһун кичэйи сууһуоһа итэниэ, биллэн турар, тус бэйэ гигиенанын тутуһуоһа. Ийэлэр оҕолорун аһаталларыгар, ас аһыалларыгар илиилэрин өрүү суууоһоһоһотар, иһиэп, үүт бородуукталарын, сыр, о.д.а. курдук ылылаат да сиэнииллэр астар ыраастык тутуулаалларыгар кыһаһыахха, иһити өргүйбүт эрэ уһун сууһар үгэни тутуһуоһа. Оҕолор үгүс-түк уулуһса тутта сылдьан аһыаллар, иһити болсуоһа.

Бэйэбит да, оҕолоргут да ыарыаһыгарыа, туругу биллэригини эитиэ сөптөөһү.

Валентина КУЗЬМИНА, врач.

Күндүгүн саһыар балтыбын, адыһыбитин Анастасия Герасимовна БАРАШКОВАНЫ үбэ аһардаах юбилейгинан — 50 сааскын томточу туолбукунан сахалы саргы, ураанхайды уруй буолду!

Бу күндүн сеп түбөһиннөрөн аламай уруу кунаныгар, үктөл буор үрдүгэр чөбдн доруобуһаа, уһуга-тордо биллибэт утуман үөрүүнү баарабыт Эн түөрт өдөн оссо да үрдүккө көттүнар, сиэнирип саллаһитиэр, эдэрдн эрчиэр.

Бары үтүөнү, үйэлээри кытта аймахтарып Винокуровтар, Кривошакиннар, Дьокуускайтан Васильевтар, Чоркөөхтөн Ылчановтар.

МАХТАНАБЫТ!

Кини баһылыа врачы тээрдэбит. Эйнэа үтүөгэр Николай Егорович доруобуһаа, үлэсэр ситиһилэри, олоххор дьолу-төлөөһүнү сүтэр-сөргүнү баарабыт.

Бийиги дьэз көргөн аатыттан улахан махтабытын Павел, кини дьэз көргөһүт.

СҮТҮКТЭННИМ

Мындааайыттан кэлэн соннор бааллара. Кини иһэн икки куулга угуллу-булбут маньада Чурапчы бут таһаастын түһэрэн сэл. В. Ермолаев уул. 27 кэбислиһин. Бирингэр №-гэр Оксенов И. С. бил-утуйар таһас. атыһыгар дьэргитигэр. Тел. 21-059.

КОРКИНА Варвара Ильинична олбүтүнэн дьини кутурбаһыарын тээрдэллэр: — Көргөһүгэр күтүөттэрэ Коркин Николай Николаевичка, оҕолоругар, сиэниригэр адыһыа Нөгөвицаана Едокия Петровна, аймахтары Ивановтар, Алексеевтар, Петровтар, Савиннар. — Эмиэ кинилэргэ уонна күтүөттэригар Коркин Николай Николаевичка, аймахтарыгар Төлөйтөн, Мугудайтан Толстоуховтар, Чурапчыттан Толстоуховтар, Пермиловтар. — Кыһыгар Башарина Мария Николаевнада, уолугар Коркин Петр Николаевичка, күтүөтүгэр Башарин Илья Викторовичка, аймахтарыгар Сылап сельсоветы, кыһылыгы дьаһалтата. — Кыһыгар Башарина Мария Николаевнада профессор Г. П. Башарин аатынан Сылап орто оскуолатын коллектива. — Эмиэ киниэхэ уонна күтүөтүгэр Башарин Илья Викторовичка таһаарытар Дьачкөн сыйдар, Трофимовтар.

БОРИСОВА Мария Семеновна олбүтүнэн дьини кутурбаһыарын тээрдэллэр: — Балтыгар Чичигинарова Мария Ивановнада норуот үөрөдүриһтин управлениета, профкома.

СЫСОЛЯТИН Николай Михайлович олбүтүнэн дьини кутурбаһыарын тээрдэллэр: — Уолугар Михаил Николаевич, кийиһигэр Мария Прокопьевна Сысолятиннага Чурапчытаагы Д. П. Коркин аатынан республиканскай спортивнай орто интернат-оскуола коллектива.

СОФРОНОВА Пелагея Феодосиевна олбүтүнэн дьини кутурбаһыарын тээрдэллэр: — Кыһыгар Харитонова Альбина Ивановнада норуот үөрөдүриһтин управлениета, профкома.

Редакторы солбуһааччы М. Н. СИДОРОВА. НАШ АДРЕС: 678700, с. Чурапчы, ул. Карла Маркса, 26 «а». ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 21-332, отделы — 21-265, общий — 21-505.

Учредители (соучредители) газеты «Сага олох» — Министерство печати и массовой информации Республики Саха (Якутия), Редакция, Местная администрация района, Районный Совет народных депутатов. Газета издается на якутском языке, выходит по вторникам, четвергам и субботам. Индекс газеты: 54967. Объем — 1 усл. печ. лист. Тираж — 3339.

Зарегистрирована Саха (Якутской) региональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации.